

**P M LEBOPA**

**PAPETŠO YA DIKANEGELOTSEKA TŠA LEBOPA**

**KA**

**NTEPELE ISAAC MAGAPA**

E neelanwa go ya ka dinyakwa tša tikrii

ya

**MAGISTER ARTIUM**

ka

**LEFAPHENG LA POLELO LE DINGWALO LE FILOSOFI**

**MOHLAHLI : DR M J MOJALEFA**

**MOTHUŠI : PROF P S GROENEWALD**

**YUNIBESITHI YA PRETORIA**

**PRETORIA**

**AGOSTOSE 1997**

## DITENG

| TŠHUPANE                                                 | LETLAKALA |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Kgaolo ya Pele</b>                                 | <b>1</b>  |
| 1.1 Matseno                                              | 1         |
| 1.2 Maikemišetšo                                         | 2         |
| 1.3 Tlhalošo ya dikgopolو                                | 2         |
| 1.3.1 Kanegelotseka                                      | 3         |
| 1.3.2 Mehuta ya dikanegelotseka                          | 5         |
| 1.4 Mokgwa wa nyakišišo                                  | 10        |
| 1.5 Diteng                                               | 11        |
| 1.6 Thulaganyo                                           | 12        |
| 1.7 Mongwalelo                                           | 15        |
| 1.8 Tshepedišo                                           | 16        |
| <b>2. Kgaolo ya Bobedi</b>                               | <b>18</b> |
| 2. Diteng I                                              | 18        |
| 2.1 Matseno                                              | 18        |
| 2.2 Tlhalošo ya dielemente tša diteng                    | 19        |
| 2.2.1 Baanegwa                                           | 19        |
| 2.2.2 Ditiragalo                                         | 20        |
| 2.2.3 Tikologo                                           | 21        |
| 2.2.3.1 Nako                                             | 21        |
| 2.2.3.2 Felo                                             | 23        |
| 2.3 Kakaretšo ya diteng : <b>Ntlo ya monna yo mongwe</b> | <b>24</b> |
| 2.4 Tlhalošo ya dielemente tša diteng :                  |           |
| <b>Ntlo ya monna yo mongwe</b>                           | <b>25</b> |
| 2.4.1 Baanegwa                                           | 25        |
| 2.4.2 Mehuta ya ditiragalo (magoro)                      | 34        |
| 2.4.3 Tikologo                                           | 40        |
| 2.4.3.1 Nako                                             | 40        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.3.2 Felo                                                          | 45        |
| 2.5 Kakaretšo                                                         | 46        |
| <br>                                                                  |           |
| <b>3. Kgaolo ya Boraro</b>                                            | <b>47</b> |
| 3. Diteng II                                                          | 47        |
| 3.1 Matseno                                                           | 47        |
| 3.2 Kakaretšo ya diteng : <b>Bomahlwabadibona</b>                     | <b>47</b> |
| 3.3 Tlhalošo ya dielemente tša diteng:<br><br><b>Bomahlwabadibona</b> | <b>49</b> |
| 3.3.1 Baanegwa                                                        | 49        |
| 3.3.2 Mehuta ya ditiragalo (magoro)                                   | 56        |
| 3.3.3 Tikologo                                                        | 60        |
| 3.3.3.1 Nako                                                          | 60        |
| 3.3.3.2 Felo                                                          | 63        |
| 3.4 Kakaretšo                                                         | 64        |
| 3.5 Papetšo ya diteng                                                 | 65        |
| <br>                                                                  |           |
| <b>4. Kgaolo ya Bone</b>                                              | <b>71</b> |
| 4. Thulaganyo I                                                       | 71        |
| 4.1 Tshepedišo                                                        | 71        |
| 4.2 Matseno                                                           | 71        |
| 4.3 Thaetlele                                                         | 72        |
| 4.4 Lenaneotlhophangwalwa (moakanyetšo)                               | 74        |
| 4.5 Dikokwane tša thulaganyo                                          | 75        |
| 4.5.1 Kalotaba                                                        | 76        |
| 4.5.1.1 Baanegwa                                                      | 80        |
| 4.5.1.2 Ditiragalo                                                    | 84        |
| 4.5.1.3 Tikologo                                                      | 84        |
| 4.5.1.4 Dithekniki tša kalotaba                                       | 88        |
| 4.5.2 Tšwetšopele                                                     | 89        |
| 4.5.3 Sehloa                                                          | 90        |
| <br>                                                                  |           |
| 4.5.4 Tlemollahuto                                                    | 91        |

|           |                                               |            |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|
| 4.6       | Kakaretšo                                     | 92         |
| <b>5.</b> | <b>Kgaolo ya Bohlano</b>                      | <b>94</b>  |
| 5.        | Thulaganyo II                                 | 94         |
| 5.1       | Matseno                                       | 94         |
| 5.2       | Thaetlele                                     | 94         |
| 5.3       | Moko wa ditaba                                | 95         |
| 5.4       | Lenaneotlhophangwalwa (moakanyetšo)           | 96         |
| 5.5       | Tirišo ya dikokwane tša thulaganyo :          |            |
|           | <b>Ntlo ya monna yo mongwe</b>                | <b>96</b>  |
| 5.5.1     | Kalotaba                                      | 96         |
| 5.5.1.1   | Baanegwa                                      | 97         |
| 5.5.1.2   | Ditiragalo                                    | 112        |
| 5.5.1.3   | Tlhalošo le tirišo ya dithekniki tša kalotaba | 114        |
| 5.5.1.4   | Tikologo                                      | 117        |
| 5.5.2     | Tšwetšopele                                   | 120        |
| 5.5.2.1   | Kakaretšo ya diteng tša tšwetšopele           |            |
|           | <b>Ntlo ya monna yo mongwe</b>                | <b>121</b> |
| 5.5.2.2   | Tlhalošo ya dithekniki tša tšwetšopele        | 121        |
| 5.5.2.3   | Tirišo ya dithekniki tša tšwelopele           | 126        |
| 5.5.3     | Sehloa le tlemollahuto                        | 131        |
| 5.6       | Kakaretšo                                     | 132        |
| <b>6.</b> | <b>Kgaolo ya boselela</b>                     | <b>134</b> |
| 6.        | Thulaganyo III                                | 134        |
| 6.1       | Matseno                                       | 134        |
| 6.2       | Thaetlele                                     | 134        |
| 6.3       | Moko wa ditaba                                | 135        |
| 6.4       | Lenaneotlhophangwalwa (moakanyetšo)           | 136        |
| 6.5       | Tirišo ya dikokwane tša thulaganyo :          |            |
|           | <b>Bomahlwababidibona</b>                     | <b>136</b> |
| 6.5.1     | Kalotaba                                      | 136        |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.5.1.1 Baanegwa                                                       | 136        |
| 6.5.1.2 Ditiragalo                                                     | 150        |
| 6.5.1.3 Tlhalošo le tirišo ya dithekniki tša kalotaba                  | 151        |
| 6.5.1.4 Tikologo                                                       | 154        |
| 6.5.2 Tšwetšopele                                                      | 158        |
| 6.5.2.1 Kakaretšo ya diteng tša tšwetšopele<br><b>Bomahlwabadibona</b> | <b>158</b> |
| 6.5.2.2 Tlhalošo ya dithekniki tša tšwetšopele                         | 159        |
| 6.5.2.3 Tirišo ya dithekniki tša tšwetšopele                           | 161        |
| 6.5.3 Sehloa le tlemollahuto                                           | 165        |
| 6.6 Kakaretšo                                                          | 166        |
| <br>                                                                   |            |
| 7. Kgaolo ya Bošupa                                                    | 167        |
| 7. Papetšo ya thulaganyo                                               | 167        |
| 7.1 Matseno                                                            | 167        |
| 7.2 Moko wa ditaba                                                     | 167        |
| 7.3 Thaetlele                                                          | 169        |
| 7.4 Lenaneotlhopangwalwa (moakanyetšo)                                 | 171        |
| 7.5 Dielemente tša kalotaba                                            | 172        |
| 7.5.1 Baanegwa                                                         | 172        |
| 7.5.2 Ditiragalo                                                       | 175        |
| 7.5.3 Nako                                                             | 177        |
| 7.5.4 Felo                                                             | 178        |
| 7.6 Tšwetšopele                                                        | 179        |
| 7.7 Sehloa le tlemollahuto                                             | 184        |
| 7.8 Bohlokwa bja papetšo ye                                            | 185        |
| 7.9 Kakaretšo                                                          | 186        |
| <br>                                                                   |            |
| 8. Kgaolo ya Seswai                                                    | 187        |
| 8. Kakaretšo                                                           | 187        |
| <br>                                                                   |            |
| 8.1 Matseno                                                            | 187        |
| 8.2 Kgaolo ya pele                                                     | 187        |

|           |                                            |            |
|-----------|--------------------------------------------|------------|
| 8.3       | Kgaolo ya bobedi                           | 188        |
| 8.4       | Kgaolo ya boraro                           | 188        |
| 8.5       | Kgaolo ya bone                             | 189        |
| 8.6       | Kgaolo ya bohlano                          | 190        |
| 8.7       | Kgaolo ya boselela                         | 191        |
| 8.8       | Kgaolo ya bošupa                           | 192        |
| 8.9       | Polelo mabapi le mehuta ya dikanegelotseka | 193        |
| <b>9.</b> | <b>Bibliokrafi</b>                         | <b>199</b> |
|           | <b>Summary</b>                             | <b>212</b> |
|           | <b>Samevatting</b>                         | <b>214</b> |

## SEGOPOTŠO

Ke rata go leboga mohlahlhi wa ka lengwalonyakišišong le, Dr M J Mojalefa. Mogale! ke re ka wene ke bone gore ka nnete bona bo epša ntsweng. Ge e be e se ka tlhahlo le kgotlelelo ya gago mohlomongwe ekabe ke ile ka goma tseleng. Mogale, hle gola o kake tlou!

Ke leboga le Prof. P S Groenewald ka tlhahlo le tataišo ya gagwe, kudu malemeng a bjalo ka la Sefora. Mokone, ke hloka mantšu a ditebogo.

Ke rata go leboga gape le wene Dr M M Marggraff ka tshwayatshwao ya mošomo wo kudu ka dikakaretšo tša Seisimane.

Go wene Mahlako 'a Ngwato, ke ra wene Maggie Mokone, ke re o ntlanyeditše mošomo wo ka bokgoni le bokgwari bjo bo sa kakwego. Hle le ka moso kgaetšedi ya motho!

Go banyakišišikanna, e lego Mohumagatšana Ida Kekana le Mohumagadi Lebaka, ke re hle bana bešo, tšhutšhumetšo le thekgo ya lena ke tšona di mphihlišitšego fa! Golang le kake tlou, tšhukudu go lena e be mošemane.

Napjadi! Ke ra wena mmagobanake, ke hloka a go go leboga ka gobane tlhohleletšo, kgotlelelo le thekgo ya gago, lehono di ntirile mothwana. Gomme ke re botša thorwana tšeо tša rena, kudu Ngwaga' Mmalešidi gore aowa! raporoto ya mola "Papa" a re o tsena sekolo še, o be a sa le fore.

Ditebogo tše kgolo ke di lebiša go Yena Kukamaditšhaba. Ke ka thato ya Gagwe ge lehono ke kgonne go phetha lengwalonyakišo le.